

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje <u>broj 0303 – 3771/19</u> Kotor, 16.10.2019	
2	Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44718 i 63/18) i člana 1. Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva orživog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 87/18) i podnijetog zahtjeva Zvicer Nikole iz Kotora izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za <u>izgradnju</u> objekta poslovne namjene (građenje novog objekta ili rekonstrukciju postojećeg objekta ili promjenu stanja u prostoru) na urbanističkoj parceli 6 blok5, koju čini dio kat par 898 sve KO Gorovići u zahvatu LSL Grbalj I.	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Zvicer Nikola
6	POSTOJEĆE STANJE Urbanistička parcela UP 6 i nalazi se u okviru bloka 5. Na kat par 898 KO Gorovići postoji izgrađeni objekat broj 2 i 3 i, koji se legalizuju u postojećim gabritima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata .	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1	Namjena parcele odnosno lokacije Namjena predmetne urbanističke parcele su poslovne djelatnosti. U cijelini 5 planirani su Poslovno-komercijalni objekti. U okviru parcele namijenjene poslovanju , uzavisnosti od veličine parcele , dozvoljeno je građenje sledećih objekata : Poslovni objekat Poslovno- proizvodni objekat Magacinsko skaldišni objekat Poslovno –proizvodno-skladišni objekat Poslovno – komercijalni objekat Drugi objekti na parceli (Prateći ,Pomoćni) u sklopu planiranih poslovnih zona se mogu graditi i drugi objekti koji su neophodni za objavljivanje osnovne djelatnostito: administrativno –upravne zgrade, otvorena i zatvorena skladišta, komunalni objekti, interne stanice za	

snabdevanje gorivom , sportsko rereativni objekti, poslovno- stambeniobjekti, objekti culture, visokog školstva, različite uprave i javne povešine(trgovi, parkovi)

Pravila parcelacije

Urbanistička parcela 6 blok5 se sastoji od dijela kat par898, KO Gorovići. Površina urbanističke parcele je 1646m² sa koeficijentom zauzetosti 0,5 i koeficijentom izgrađenosti 1, a dozvoljena spratnost objekta od P+1 do P+2. Dozvoljena je izgradnja podruma i suterena ukoliko nema smetnji geomehaničke ili hidrotehničke prirode. Maksimalna spratnost definisana je ukupnim brojem etaža bez obzira da li su suterenske ili nadzemne. Maksimalna površina planiranog objekta iznosi 1646m², a u gabaritu 823 m². Za urbanističku parcelu, koja je veća od 2000m² moguća je fazna izgradnja, na način što se izdaju urbanističko – tehnički uslovi za dva ili više objekata, uz uslov da je neophodno za tu urbanističku parcelu predhodno uraditi idejni projekat koji mora zadovoljiti urbanističke parametre propisane planom.

7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Građevinska linija je prema izvodu iz plana udaljena 5m Najmanja udaljenost objekta od granice susjedne parcele sa namjenom poslovne djelatnosti je 3,5m.

8 PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br. 57/1992") i Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br.8/93"). Kotor se nalazi u zoni intenziteta 9 stepeni MCS

9 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uslove mjere zaštite životne sredine treba da propiše nadležan Sekretarijat

10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

Osnovni cilj jeste očuvanje što većeg broja elemenata autohtonog pejzaža, odnosno autohtonog biološkog, geografskog i pajzažnog diverziteta ovog područja. Prioritetno treba zaštititi prirodne i stvorene zelene površine, kao i ambijent starih naselja. U zaštiti i unaprđenju predjela, treba nastojati da se ostvari kako biološki i vizuelno vrijedniji prostor tako i socijalno i ekonomski bogatiji predio.

Osnovni princip oblikovanja je prilagođavanje postojećoj strukturi bloka. Oblikovanje objekta prilagođava se karakteru ambijenta.

Minimalan procenat zelenih površina na parceli je 20%. Parking prostor urađen popločavanjem "raster elementima", koji se mogu ozeleniti, urediti žardinjerama i drvorecima, mogu se računati kao zelene površine. Za svaki poslovni objekat mora se obazbijediti kolski i pješački prilaz. Kolski prilaz na parceli je min 5,0m širine, sa minimalnim unutrašnjim radijusom 8,0m. Piješački prilaz najmanje 1,5m širine. Osim uređenja piješačkih i kolskih pristupa, kao i pristupa za nesmetano kretanje starih i invalidnih lica u okviru kompleksa koji su namjenjeni za javno korišćenje, podrazumjeva sa za izvođenje interne saobraćajnice, kao i potrebne manipulativne površine. Slobodne površine na parceli se po pravilu ozelenjavaju i hortikulturno uređuju (travnjaci, cvijetnjaci, drvoreci, i sl.) opremaju urbanim mobilijarom (klupe, fontane,...), a u zavisnosti od veličine parcele i dijelatnosti obogaćuju sportsko – rekreativnim sadržajima – teniski tereni, sportska igrališta, bazeni i dr.

11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM Trotoari i pješačke staze, pješački prelazi, mjesta za parkiranje i druge površine u okviru ulica, trgova, šetališta, parkova i igrališta po kojima se kreću lica sa posebnim potrebama u prostoru treba da su međusobno povezani i prilagođeni za orijentaciju i sa nagibima koji ne mogu biti veći od 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:12). Radi nesmetanog kretanja lica u invalidskim kolicima, širina pješačkih staza iznosi 150cm. Savladavanje visinske razlike između pješačke površine i prilaza do objekta vrši se rampama za pješake i invalidskim kolicima, za visinsku razliku od 76cm ili spoljnim stepenicama, stepeništem i podiznim platoima, za visinsku razliku veću od 76cm. Savladavanje etažnih visinskih razlika vrši se unutrašnjim stepenicama i stepeništima, rampama i liftovima.
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA Prema studiji LSL Grbalj I dozvoljena je izgradnja pomoćnog objekta ukoliko su ispoštovani propisani maksimalni indeks izgrađenosti i zauzetosti, kao i ispunjeni uslovi međuosobne udaljenosti objekta tako da su ispoštovani i uslovi protivpožarne zaštite.
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA Etapnost građenja je moguća i treba je predvidjeti projektnom dokumentacijom.
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na elektroenergetsku infrastrukturu
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Objekat se priključuje na put prema planu
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA

POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

20

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE

Oznaka urbanističke parcele

6 blok 5

Površina urbanističke parcele

1646m²

Maksimalni indeks zauzetosti

0,5

Maksimalni indeks izgrađenosti

1

Bruto građevinska površina objekata (max BGP)

1646m²

Maksimalna spratnost objekata

od P+1 do P+2

Maksimalna visinska kota objekta

maksimalna visina objekta od prizemlja 15m

Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila

U okviru parcele definisati kolski pristup i način parkiranja na parceli, u objektu, u aneksu objekta ili u podzemnin etažama ukoliko karakteristike terena to dozvoljavaju. Jedno parking mjesto na 80m².

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja

Kota ulaska u objekat je postojeća, proizilazi iz nivelacionog plana saobraćajne mreže i postojećih susjednih objekata, kao i kota terena u neposrednom okruženju.
Kota ulaska u objekat je postojeća nesmije biti niža od kote nivele javne saobraćajnice.
Nivelacija svih površina je orijentaciona, kroz izradu tehničke dokumentacije ona se mora preciznije i tačnije definisati u skladu sa tehničkim zahtjevima i rješenjima. Moguća je izgradnje podzemnih i suterenskih etaža ukoliko to konfiguracija terena dozvoljava, a u obračin GBP objekta ulaze iste.


- Vrsta materijala za fasadu:
Težiti u očuvanju autohtonih elemenata. Objekat je moguće graditi od savremenih materijala ali obradom fasade i bojom neugroziti susjedne objekte. Fasadu bojati svjetlijim bojama.
- Vrsta materijala za krovni pokrivač i pad krovnih ravni.
Krov objekta projektovati kao kos (viševodan) sa nagibom 16 stepeni do 25 stepeni ili ravan.

Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti

Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Osnovna mjera štednje je

	poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijavanje, a u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora imajući u vidu mikroklimatske uslove ovog podneblja. Klimatski uslovi omogućavaju korišćenje sunčeve energije u svim oblicima, od pasivnih i aktivnih solarnih sistema do fotonaponskih ćelija, odnosno modula.
---	--

21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.	
22	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
	SAMOŠTALNA SAVJETNICA I Dobriša Maslovar dipl.ing. arch.	SAMOŠTALNA SAVJETNICA I Jelena Samardžić, dipl. prav
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	PREDSJEDNIK OPŠTINE  Željko Aprcović, dipl. prav
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana -	



	X=6564738.6500	Y=4687165.1500
	X=6564730.8400	Y=4687161.0900

UP 6	X=6564730.0900	Y=4687131.2900
	X=6564736.1300	Y=4687124.6500
	X=6564754.5800	Y=4687111.9900
	X=6564781.8300	Y=4687145.3900
	X=6564755.9500	Y=4687169.0600
	X=6564739.3400	Y=4687156.8600
	X=6564730.0900	Y=4687131.2900

UP 7	X=6564736.1300	Y=4687124.6500
	X=6564730.0900	Y=4687131.2900
	X=6564726.8700	Y=4687121.4500
	X=6564732.9831	Y=4687109.3024
	X=6564734.9932	Y=4687106.4081
	X=6564737.0035	Y=4687103.5140
	X=6564756.2992	Y=4687075.7310
	X=6564764.2215	Y=4687072.6538
	X=6564772.4126	Y=4687074.9203
	X=6564797.3636	Y=4687091.6325
	X=6564798.5497	Y=4687092.6778
	X=6564799.4217	Y=4687093.9966
	X=6564800.0103	Y=4687097.0285
	X=6564799.0128	Y=4687099.9515
	X=6564798.7559	Y=4687100.3473
	X=6564798.4884	Y=4687100.7360
	X=6564798.3174	Y=4687101.8124
	X=6564799.0118	Y=4687102.6523
	X=6564784.1862	Y=4687124.8345
	X=6564781.3223	Y=4687126.7476
	X=6564777.9444	Y=4687126.0753
	X=6564776.6973	Y=4687125.2418
	X=6564773.3632	Y=4687130.2302
	X=6564774.6103	Y=4687131.0637
	X=6564776.5659	Y=4687134.1792
	X=6564775.5733	Y=4687137.7212
	X=6564754.5800	Y=4687111.9900

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
PODRUČNA JEDINICA: KOTOR
Broj: 467-106-621
Datum: 01.04.2019.




Katastarska opština: GOROVICI
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 4
Parcela: 898

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4
687
250
6
564
750



4
687
000
6
564
750

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:



Ovjerava
Službeno lice:

**PODRUČNA JEDINICA
KOTOR**

Broj: 106-956-4037/2019

Datum: 01.04.2019

KO: GOROVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, KOTOR, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 228 - PREPIS**Podaci o parcelama**

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
898			4 17	24/11/2011	POD VALJALA	Njiva 2. klase KUPOVINA		1287	16.73
898	1		4 17		POD VALJALA	Stambeno-poslovne zgrade GRADENJE		147	0.00
898	2		4 17		POD VALJALA	Stambeno-poslovne zgrade GRADENJE		382	0.00
								1816	16.73

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
1909947232012	ZVICER RADOSAV NIKOLA BIJELI DO BB. Budva	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
898		1	Stambeno-poslovne zgrade GRADENJE	0	P 147	Svojina ZVICER RADOSAV NIKOLA BIJELI DO BB. Budva 1909947232012 1/1
898		1	Poslovni prostor GRADENJE 0	1	P 117	Svojina ZVICER RADOSAV NIKOLA BIJELI DO BB. Budva 1909947232012 1/1
898		1	Poslovni prostor GRADENJE 0	2	P1 64	Svojina ZVICER RADOSAV NIKOLA BIJELI DO BB. Budva 1909947232012 1/1
898		2	Stambeno-poslovne zgrade GRADENJE	0	P 382	Svojina ZVICER RADOSAV NIKOLA BIJELI DO BB. Budva 1909947232012 1/1
898		2	Poslovni prostor GRADENJE 0	1	P 39	Svojina ZVICER RADOSAV NIKOLA BIJELI DO BB. Budva 1909947232012 1/1
898		2	Poslovni prostor GRADENJE 0	2	P1 365	Svojina ZVICER RADOSAV NIKOLA BIJELI DO BB. Budva 1909947232012 1/1



Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
898				1	Njiva 2. klase	29/03/2018 10:19	Zabilježba gradnje ZABILJEŽBA OBJEKTA 3 SPRATNOSTI P GABARITNE POVRŠINE 49 M2 IZGRADENOG BEZ GRADEVINSKE DOZVOLE
898				2	Njiva 2. klase	29/03/2018 10:20	Zabilježba gradnje ZABILJEŽBA OBJEKTA 4 SPRATNOSTI P GABARITNE POVRŠINE 10 M2 IZGRADENOG BEZ GRADEVINSKE DOZVOLE NA KAT. PAR. 898 I NA DIJELU KAT. PAR. 899/2
898		1		1	Stambeno-poslovne zgrade	29/03/2018 10:17	Zabilježba gradnje ZABILJEŽBA OBJEKTA 1 SPRATNOSTI P+P1 GABARITNE POVRŠINE 73 M2 IZGRADENOG BEZ GRADEVINSKE DOZVOLE
898		2		1	Stambeno-poslovne zgrade	29/03/2018 10:18	Zabilježba gradnje ZABILJEŽBA OBJEKTA 2 SPRATNOSTI P GABARTINE POVRŠINE 380 M2 IZGRADENOG BEZ GRADEVINSKE DOZVOLE

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik



"VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" doo

KOTOR - Škaljari bb, pošt. fah 56 - tel/fax: (032) 325 214; (032) 325 353; (032) 323 071
Žiro-računi: 510-179-85 (CKB); 520-14700-13 (HB); 535-5260-13 (Prva banka)
e-mail: vodovod.kotor@t-com.me - www.vodovodkotor.com

GORA

Opština Kotor br.4

Broj: 4641

Datum: 06.12.'19

Broj: _____


Primljeno, 09. 12. 2019. god.

Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam,
građevinarstvo i prostorno planiranje


PREDMET: Odgovor na Vaš dopis, zaveden u ovom preduzeću pod brojem 4552 od 29.11.2019 godine.


U vezi Vašeg zahtjeva za dostavljanje uslova neophodnih za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta poslovne namjene na kat.parc.898 sve K.O.Gorovići (UT uslovi broj 0303-3771/19 od 16.10.2019 godine, izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam ,građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor)obavještavamo Vas da na ovom području za sada ne postoje javni sistemi vodovoda i kanalizacije te prema tome nema ni posebnih uslova od strane ovog preduzeća.

Projekat je potrebno uraditi u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova.

Za službu razvoja

Županović Milenko

Tehnički direktor

Dragić Veleimir




Direktor

Luković Safet


DOSTAVLJENO:

- Arhivi
- Imenovanom



Crna Gora
O P Š T I N A K O T O R

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
UP/I br. 1604 –2127/19
Kotor, 04.12.2019. godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114, 115 i 116. Zakona o vodama ("Sl. list RCG" br. 27/07, 73/10, 32/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17), čl. 26. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list OPŠTINE KOTOR" br. 11/05, 09/07 i 13/11) i Sl. list CG-Opštinski propisi, br. - opštinski propisi", br. 013/11 od 18.04.2011, 001/12 od 12.01.2012, 040/12 od 31.12.2012, 026/13 od 03.09.2013, 033/15 od 02.10.2015, 036/17 od 21.08.2017), rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje u ime **Zvicer Nikole** u predmetu utvrđivanja vodnih uslova za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda objekta na kat. par. **898 K.O.Gorovići (UP 6)**, donosi:

RJEŠENJE

Utvrđuju se vodni uslovi za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda objekta na **kat. par. 898 K.O.Gorovići** koji glase:

Uraditi projekat kanalizacije tako da zadovoljava uslove iz čl. 3, 4, 5 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštana u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent ("Sl. list RCG" br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13).

Obrazloženje

Sekretarijat za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje, obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod **UP/I br. 1604-2127/19** od 03.12.2019. godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda objekta na **kat. par. 898 K.O.Gorovići**. Na navedenoj lokaciji ne postoji javna kanalizaciona mreža, pa je s toga potrebno projektovati priključenje na vodonepropusnu septičku jamu ili sistem za prečišćavanje otpadnih voda sa ispunjenim uslovima iz dispozitiva rešenja.

Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor **UP/I 0303-3771/19** od 16.10.2019. godine.

Na osnovu iznijetog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenju administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 eura na žiro račun br. 530-9226777-87.

Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa.

OBRADJIVAČ
Budislav Vasić

DOSTAVLJENO:

- 1. INVESTITORU
- 2. Vodnoj knizi
- 3. Arhi



OPŠTINSKI SEKRETAR

Tamara Lompar